

La ficha toponimica

Aquest fascicle vos ajuda per emplir la ficha toponimica dins la BDTopoc.

La ficha toponimica tala coma se presenta dins la partida privada dau site fa fonsion de dorsier toponimic vertadier. Sa destinacion es la determinacion de la chausida de la forma restituïda normalizada. Ansin, la ficha recampa leis elements necessaris a la fasa de validacion. Aqueleis elements vènon de l'enquista toponimica.

Lei partidas dau formulari

La lenga de redaccion es l'occitan. Se besonh n'es d'una traduccion, se pòt indicar a la seguida tot laissant un alinèa.

1/ Lo LUÒC:

- vedeta

Se compausa en majusculas pichonas (L'iniciala pòrta la majuscula.) Se lo nom es un grope nominau que comença per un determinant ò un autre mot, aqueste se nota a la seguida dau nom entre parentèsis.

Draguinhan
Forbina (la)

[La proposicion d'una forma de referencia es necessària e obligatòria. Aquesta forma, pasmèns, còmpta per provisòria fins a la validacion.]

- (generic)

Lo nom pòt comportar un generic explicit (cf. NT1 Règlas d'escriptura 1.2), alora se nota aicí. Lo cas s'atròba sovent per lei microtoponimes.

Rensenhar aqueu camp permet de saber que

Castèu de Bèrna (lo) es un castèu mai que **Castèudoble** es pas un castèu mai una comuna e se ditz: "Vau au castèu de Bèrna" mai "Vau a Castèudoble. (Per **Castèu de Bèrna (lo)** mençonarem: castèu e laissarem la linha vuèja per **Castèudoble**.)

La Bastida es un vilatge de Var (*bastida* es un appellatiu e non plus un generic), mai **Bastida Jobèrt (la)** es ben una *bastida* (generic explicit que fau indicar).

castèu, pueg...

[Avís de bèn destriar la *categoría geografica* dins *generic explicit*.

la categoría geografica es una categorizacion normativa destinada a la cartografia (atributs de color, talha, simbòles, abreviacion... segon l'escala de la mapa e lei produchs), lo generic explicit es una mencion de senhaletica. La preséncia d'un generic dins aquest camp indica l'obligacion de sa preséncia davant lo generic.

Remarcarez qu'aquò autoriza una soplessa entre lo «tèrme generic normalizat» qu'indica la *categoría geografica* e la forma que pren lo toponime sus lo terren,

ex. «**l'estanh de Berra**» (categoria) se sòna localament «**Mar de Berra**». Lo cartograf emplegarà leis atributs per un «estanh» (colors, simbòles, abreviacion...) mai se legirà lo nom: «Mar de Berra».

Autre exemple, la **Fònt Blanca** es un «*sorgent*» per lo cartograf e non pas una *fònt*; la **Poncha Auriva** es un *cap*....

Fasèm ansin d'una necessitat tecnica una facilitat davant una terminologia geografica que varia d'una part e leis apondons recents. ex. les «*torrent*», «*pointe*», «*crique*» que lei cartografs de l'IGN an samenat a bòudre au sègle passat.

- **notacion fonetica (+ enregistrament)**

Es la forma de referéncia per l'espaci occitan.

[*Aquesta forma, que pòt èstre diferente de la forma locala actuala, es una chausida privilegiada dintre leis atestacions relevadas de la partida 5. Documents*]

- **Mencion dispareissut**

Quand la darriera atestacion remonta avant 1945, lo toponim se considèra coma dispareissut. Crosar lo carrèu se lo nom figura plus sus lei cartas actualas.

[*Sus la ficha finala, la preséncia d'una crotz <†> indica que lo nom a dispareissut de la cartografia actuala.*]

- **la designacion ò categoria geografica (IGN: code nature)**

Indicar la natura ò la fioncion de l'element geografic dau toponim en causissent dins la lista prepausada.

cementèri, casèna, torre, riu, jaç, semafòr...

[*Aquò permet lo classament dins una categoria normalizada destinada a la cartografia. La terminologia toponimica n'establís la lista. cf. NT3 Terminologia toponimica.*]

- **l'importància de poblament**

Causir lo nombre dintre leis enquadraments prepausats.

[*Indicacion dau nombre d'abitants destinada a la cartografia.*]

- **gentilici**

Indicar lo nom deis abitant(a)s.

Albigés, -esa
Milhautenc, -enca

- **la descripcion**

Descriure lo luòc.

[*Aqueste camp de tèxte permet d'indicar librament tot comentari util a la descripcion dau luòc.*]

- **Lia me Wikipedia occitana**

2/ Lei REFERÉNCIAS ADMINISTRATIVAS:

- còde de departament
- code insee de la comuna
- còde postau
- referéncias cadastrals
- origina

Rensemhar lei linhas.

- mencion actuala dau nom

Indicar la formulacion completa se lo mot s'acompanha d'un article e/o d'un generic. [mencion dau nom tau coma figura ara dins la senhaletica e la cartografia.]

Dins lo cas d'emplecs multiples, leis indicar separats per una virgula.]

Les Adrets, Les Adréchs.

[Origina dau toponime: *Atribut que precisa l'origina de la donada. La carta au 1: 25 000 estent lo nivèu de basa que se chausissèm coma referéncia.*]

carta au 1:50 000 IGN

Cassini

Cadastre Salernes XVIle

3/ ETIMOLOGIA e ISTORIA dau nom

- istòria

Explicar l'evolucion dau nom dins lo temps.

[Aquestei donadas, classadas per òrdre cronologic, acompanhadas de citacions contextualizadas, de referéncias e s'es possible de documents numerizats son necessàrias per la recèrca scientifica e mai fòrça utilas per la restitucion publica de l'enquesta toponimica ò l'edicion d'autrei produchs

exemple:

- 1672 [gasc. en cit.] « Plus pred au parsan deu Bedat confronte [...] dernier chemin publicq» (TerrCastéra § 16)
- v. 1200 «c. de Torenco» (AEA, p. 318, n. 131)

NB. Per lei toponimes, aqueleis entresenhas son disponiblas dins la literatura topographica dau sègle passat.

Sonats sovents *Dictionnaire topographique du département de ...*

4/ DOCUMENTS

- attestacions escrichas, oralas e autrei documents (fòtos...)

Cargar lei documents.

Jónher au possible leis reproduccions deis formas, lei pus ancianas de preferéncia e una au mens qu'illustre la forma restituïda prepausada.

[*La BDTopoc consèrva d'elements que serviràn non solament per establir la forma restituïda de referéncia, mai tanbèn per justificar de l'autenticitat de la forma dau toponime. Serà fòrça util dins d'operacions de socializacion, de mòstras, de plaquetas...*]

5/ L'EMPLACAMENT sus la MAPA

Localizar directament sus lo site ambe l'ajuda de l'utilitari ò indicar lei coordonadas geograficas.

Avisatz-vos ben que dins leis localizacions ancianas se pòdon trobar d'error. Se fau assegurar de l'exactitud de l'element geographic designat e eventualament corregir.

NB. Oblidetz pas de o explicar dins lei remarcas dau 6.

6/ REMARCAS eventualas

[*Tota mena de remarcas, etimologias populàries, coreférents...*]

exemple:

«D'agasc. bedat s.m., « terrains mis en défens» (Lespy; CoromAran ; FEW 14, 358a VETARE). Ara dispareissut dins aqueste domeni, lo mot es encara atestat en toponimia. En gascon contemporanèu, lo passatge de [d] a [r] a l'intervocalica es ordinari dins la region, tot particularament dins la comuna de Castelvielh (lo fach pareis pas dins RohlfsGasc §442). Leis attestacions escrichas dau toponim s'arrèstan vers 1700.»

7/ L'ESTATUT e lo seguiment de la recèrca

Permet de reglar leis paramètres tecnics.

- informacions sus la redaccion

En lectura.

[Indica leis identificants dau contributor e permet de lo contactar en intérne.]

- informacions sus lei revisions

[Permet de demandar la revision d'una ficha validada.]

- opciones de publicacion

[Règla l'estatut de la ficha.]

► prepausat a la validacion

Un còp la ficha completada, demandatz la validacion en crosant lo carrèu. Avisatz-vos que la ficha serà calhada e que la podretz plus modificar. Un administrator pòt modificar aquela opcion e li tornar l'estatut per defaut: *en òbra*.

[Lo contributor declara ansin qu'a acabat son obratge e demanda la validacion (regionala puei nacionala).]

► validat (regionau puei nacionau)

Indica que la *Comission de validacion* a validat la ficha.

[La validacion nacionala es necessària per autorizar la publicacion e lo descargament. Un pv de validacion datat acompanha lo carrèu.]

► publicat

De crosar lo carrèu, fa figurar lo toponim dins la partida publica.

[La preséncia dau toponim es indicada per una bulla que se desplega. Lei donadas que pareisson dins la notícia publica son regladas per una chausida de l'administrador.]

cf. *Chausidas de publicacion*